

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-3058/  
Podgorica, 10. februara 2015. godine

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLIJENO: 30. VI	20 15. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ: 10-2/15-1	
VEZA:	
EPA: 866 XXV	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. januara 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VUJICA LAZOVIĆ**, potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije i **KENAN DURAKOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za informatičku infrastrukturu.

PREDSJEDNIK  
Milo Đukanović, s.r.

Primijeno:	10.02.2015		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrij. broj
	051-01	3416	2-14

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj:08-3058  
Podgorica, 5. februar 2015. godine

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO  
I TELEKOMUNIKACIJE

Gospodin prof. dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade i ministar

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. januara 2015. godine, razmotrila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti, koji je dostavilo Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije.


S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti, s tim da se u članu 4 riječi: „starješina organa državne uprave nadležnog za informaciono društvo obrazuje Savjet za informacionu bezbjednost“ zamijene riječima: „Vlada Crne Gore obrazuje Savjet za informacionu bezbjednost“, kao i poslije riječi: „poslove pravosuđa,“ dodaju riječi: „organa uprave nadležnog za informaciono društvo,“ i u skladu s tim, izmijeni Obrazloženje navedenog zakona.

2. Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine Crne Gore i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su prof. dr Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije i Kenan Duraković, generalni direktor Direktorata za informatičku infrastrukturu.

GENERALNI SEKRETAR  
Mirko Sturanović



**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI**

**Član 1**

U Zakonu o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“, broj 14/10) u članu 11 st. 1 i 2 riječ „CERT“ zamjenjuje se riječju „CIRT“.

**Član 2**

U članu 12 stav 2 briše se.

**Član 3**

U članu 13 stav 1 riječi: “CERT usklađuje postupanje” zamjenjuju se riječima: “CIRT koordinira radom”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Organi i druga pravna lica iz člana 3 ovog zakona, dužni su da odrede lica zadužena za uspostavljanje sistema zaštite od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema, koji će neposredno saradivati sa CIRT-om radi usklađivanja postupanja tih organa i pravnih lica u primjeni mjera informacione bezbjednosti u slučaju iz stava 1 ovog člana.”

**Član 4**

Poslije člana 13 dodaje se novi član koji glasi:

**“Savjet za informacionu bezbjednost**

**Član 13a**

Radi unaprjeđenja mjera informacione bezbjednosti, kao i praćenja rada i predlaganja aktivnosti CIRT-u na uspostavljanju sistema zaštite od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu, Vlada Crne Gore obrazuje savjet za informacionu bezbjednost.

Savjet iz stava 1 ovog člana, čine predstavnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa, organa uprave nadležnog za tajne podatke i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a po potrebi i predstavnici drugih organa i institucija.

Zadaci savjeta za informacionu bezbjednost utvrdiće se aktom o njegovom obrazovanju.”

**Član 5**

Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:

**„Kritična informatička infrastruktura**

**Član 14a**

U cilju zaštite kritične informatičke infrastrukture, organ državne uprave nadležan za informaciono društvo preduzima mjere zaštite te infrastrukture.

Kritičnu informatičku infrastrukturu čine informacioni sistemi organa čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države i od čijeg funkcionisanja zavisi vršenje djelatnosti od javnog interesa.

Kritičnu informatičku infrastrukturu i način njene zaštite propisuje Vlada Crne Gore.“

**Član 6**

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 17a**

Propis iz člana 14a stav 3 ovog zakona, donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

**Član 7**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I Ustavni osnov za donošenje Zakona**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 Ustava Crne Gore kojim je, između ostalog, propisano da se zakonom uređuju određena pitanja od interesa za Crnu Goru.

### **II Razlozi za donošenje Zakona**

Svakodnevne promjene iz ove oblasti, kao i integracioni procesi dovode do potrebe za definisanjem nekih novih oblasti i instituta, pa se samim tim javlja i potreba za zakonodavnim regulisanjem istih.

Implementacijom zakona reguliše se cjelokupan način obezbjeđivanja informacione bezbjednosti u Crnoj Gori kao temelja izgradnje savremenog informatičkog društva.

Izmjenama ovog zakona, formiraju se nadležna tijela, regulišu njihovi međusobni odnosi, način i smjer funkcionisanja, te nadležnosti za njihov nadzor.

Informaciona bezbjednost, koja se obezbjeđuje ovim zakonom predstavlja stanje odgovarajuće povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podatka, koji se postižu primjenom propisanih mjera i standarda informacione bezbjednosti.

U okviru integracionih procesa u EU i NATO, zahtjevi informacione bezbjednosti sadržani su u programima NATO-a, Partnerstva za mir (PFP), Akcionog plana za članstvo (MAP), Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u EU (SSP), kao i u bezbjednosnoj politici NATO-a i EU i pratećim dokumentima bezbjednosne politike. Takođe, ti zahtjevi su posebno izraženi u programu Digitalne agende za Evropu 2020, kroz odluke, rezolucije i druge programske dokumente Savjeta Evropske unije i Evropske komisije u oblasti informacionog društva.

Oblast informacione bezbjednosti, osim u okviru pomenutih integracionih procesa, tretira se i u okviru međunarodnih bilateralnih Sporazuma o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

Informaciona bezbjednost predstavlja jednu od strateških odrednica EU, ali je prepoznata i kao međunarodni problem. Savjet Evrope je usvojio konvencije, evropske sporazume i pripadajuće protokole, kao i preporuke kojima se nastoji, između ostalog, urediti i pitanje informacione bezbjednosti. Strategija EU prema bezbjednosnoj problematici određena je Odlukom Savjeta Evropske unije o prihvatanju bezbjednosne politike i Odlukom Evropske komisije o sprovođenju bezbjednosne politike.

Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crna Gora je i službeno preuzela obavezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU (AcquisCommunautaire), uporedo sa obavezama uspostavljanja političkog dijaloga, unaprjeđivanja ekonomskih odnosa, razvoja zone slobodne trgovine, obezbjeđivanja regionalne saradnje, kao i podsticanja saradnje u nizu drugih područja. Iz toga proizlazi obaveza usklađivanja pravnog sistema Crne Gore sa potrebama i zahtjevima u oblasti informacione bezbjednosti.

Određene obaveze informacione bezbjednosti za države članice EU, odnosno za buduće države pristupnice, proizilaze iz:

- 1) Odluke Savjeta Evropske unije 92/242/EEZ od 31. marta 1992. u području bezbjednosti informacionih sistema
- 2) Rezolucije Savjeta Evropske unije 2002/C 43/02 od 28/01/2002, kojom se definišu specifične aktivnosti u oblasti mrežne i informacione bezbjednosti za države članice EU,
- 3) Rezolucije Savjeta Evropske unije 2009/C 321/01 od 18/12/2009, kojom se definiše zajednički evropski pristup u oblasti mrežne i informacione bezbjednosti za države članice EU,
- 4) Saopštenja Evropske komisije COM(2009) 149 final od 30/03/2009, o zaštiti kritične informatičke infrastrukture: "Zaštita Evrope od sajber napada i disrupcije velikih razmjera: unapređenje spremnosti, bezbjednosti i otpornosti"
- 5) Saopštenja Evropske komisije COM(2011) 163 final od 31/03/2011, o zaštiti kritične informatičke infrastrukture: "Dostignuća i sljedeći koraci ka globalnoj sajber bezbjednosti"
- 6) Digitalne agende za Evropu 2020.

Da bi se navedeni bezbjednosni zahtjevi EU i NATO-a mogli sprovesti na nacionalnom nivou u Crnoj Gori, potrebno je uspostaviti usklađen sistem odgovornosti državnih organa, koji će sprovoditi kompleksan proces upravljanja informacionom bezbjednošću. Organizacija informacione bezbjednosti Crne Gore, u cilju međusobne usklađenosti sa EU i NATO organizacijom, treba da zadovoljava generički model organizacionih tijela, u okviru kojih su grupisani pojedini funkcionalni zahtjevi koji proizilaze iz bezbjednosne politike i sprovedbenih dokumenata EU i NATO-a, odnosno iz njihovog sistema informacione bezbjednosti.

### **III Usaglašenost sa pravnom tekovinom Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama**

Zakonom o informacionoj bezbjednosti uređuje se oblast informacione bezbjednosti u Crnoj Gori u skladu sa njenim stvarnim i projektovanim potrebama, kako sa aspekta sopstvene bezbjednosti i razvoja informacionog društva, tako i u skladu sa zahtjevima međunarodnih integracionih procesa, odnosno usklađenosti sa bezbjednosnim politikama NATO-a i EU. U metodološkom smislu ovim predlogom zakona koncipira se sistem instrumenata raspoloživih u sistemima informacione bezbjednosti EU i NATO-a, pa je optimalan sa aspekta potreba Crne Gore i u neophodnoj mjeri usklađen sa navedenim politikama, rezolucijama, sporazumima i pripadajućim protokolima.

### **IV Objašnjenje osnovnih pravnih instituta**

**Član 1** Predloga zakona - Ovom odredbom u članu 11 st. 1 i 2 naziv CERT ( Computer Emergency Response Team), zamijenjen je nazivom CIRT koji predstavlja skraćenicu od Computer Incident Response Team, koji bolje definiše ulogu CIRT-a, čija je uloga prvenstveno rješavanje incidentnih događaja koji se mogu javiti na internetu.

**Članom 2** Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti iz člana 12 briše se dosadašnji stav 2, imajuću u vidu da se ova odredba izmijenjenog sadržaja, nalazi u članu 13.

**Članom 3** Predloga zakona riječi „CERT usklađuje postupanje“ zamijenjene su riječima „CIRT koordinira radom“, kako bi se preciznije definisala uloga CIRT-a, kao tijela koje koordinira aktivnostima državnih organa, organa državne uprave, organa jedinica lokalne samouprave, pravnih lica sa javnim ovlašćenjima i drugih pravnih i fizičkih lica u primjeni mjera informacione bezbjednosti.

Ovom članu dodaje se novi stav kojim se utvrđuje dužnost organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz prethodnog stava da odrede lica koja će se baviti zaštitom od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema, i koja će saradivati sa CIRT-om u primjeni mjera informacione bezbjednosti.

**Član 4** Predloga zakona - Ovom odredbom poslije člana 13 uvodi se novi član kojim je predviđeno formiranje Savjeta za informacionu bezbjednost. Cilj formiranja ovog radnog tijela je unaprjeđenje mjera informacione bezbjednosti, praćenje rada i predlaganja aktivnosti CIRT-u na uspostavljanju sistema zaštite od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu kao i pomaganje kod prepoznavanja pravovremenog odgovora na moguće prijetnje informacionoj infrastrukturi. Ovaj savjet formira se odlukom Vlade Crne Gore, čine ga predstavnici najznačajnijih institucija za ovu oblast. Formiranje ovog tijela ima za cilj obezbjeđivanje što bolje informacione sigurnosti i bezbjednosti u Crnoj Gori.

**Članom 5** Predloga zakona uvodi se pojam Kritične informatičke infrastrukture. Dok tradicionalni pristup bezbjednosti prikazuje vojne prijetnje kao najveće opasnosti po društva i države, danas bezbjednosni izazovi i rizici dolaze iz potpuno jedne nove sfere, informatičke sfere. Koncept nacionalne bezbjednosti se redefinisao, pa vojne, obavještajne i druge operacije zajednice zavise od informacione bezbjednosti. Glavna komponenta infrastrukture informacione bezbjednosti jeste sposobnost države da identifikuje, spriječi i zaštiti nacionalnu kritičnu informatičku infrastrukturu. Sve veća ekspanzija korišćenja elektronskih informacija definiše informatičku djelatnost kao važnu „kritičnu infrastrukturu“ i s druge strane se nameće kao vrijedno rješenje za zaštitu kritične infrastrukture. Upravljanje kritičnom infrastrukturom stoga treba pravno i institucionalno regulisati, a kategorije poput bezbjednosti i prevencije rizika od nepogoda i katastrofa, moraju se integrisati u sve relevantne dokumente Vlade. Takođe, ovim članom određuje se nadležnost Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije za preduzimanje mjera zaštite kritične informatičke infrastrukture.

**Članom 6** Predloga zakona utvrđuje se rok u kom će Vlada Crne Gore donijeti propise kojim će se detaljno utvrditi kritična informatička infrastruktura kao i način njene zaštite.

**Članom 7** Predloga zakona utvrđuje se dan stupanja na snagu.

## **V Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna posebna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

## **Tekst odredaba Zakona koje se mijenjaju**

### **Obaveza primjene**

## **III SISTEM ZAŠTITE OD RAČUNARSKIH BEZBJEDNOSNIH INCIDENATA**

### **Koordinacija prevencije i zaštite**

#### **Član 11**

Koordinaciju prevencije i zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za informaciono društvo, preko posebne organizacione jedinice (u daljem tekstu: CERT).

CERT preduzima mjere za:

- 1) uspostavljanje sistema zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona;
- 2) prevenciju računarsko-bezbjednosnih incidenata;
- 3) otklanjanje posljedica u slučaju bezbjednosnih incidenata na internetu koji prelaze okvire djelovanja informacionih sistema organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona.

### **Organizovanje zaštite pojedinačnih informacionih sistema**

#### **Član 12**

Organi i druga pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona mogu organizovati prevenciju i zaštitu svojih informacionih sistema od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema.

CERT usklađuje rad organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz stava 1 ovog člana.

### **Usklađivanje postupanja u slučaju računarskih incidenata**

#### **Član 13**

U slučaju nastanka bezbjednosnih računarskih incidenata na informacionim sistemima organa i drugih pravnih i fizičkih lica iz člana 3 ovog zakona, CERT usklađuje postupanje tih organa u primjeni mjera informacione bezbjednosti.





Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta  
**Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije**

<b>Naziv propisa</b>	ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	XVII	6.
<b>Klasifikacija propisa po pregovaračkim poglavljima i podpoglavljima prava Evropske unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>podpoglavlje</b>
	10	10.10.
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	Informaciona bezbjednost, mjere informacione bezbjednosti	



Potpis

PRIMLJENO	25.11.2014
OPREMA	051+01-2052/13-14



*Bruno Čerao*  
*Sekretarijat za zakonodavstvo*

Broj: 02-859  
Podgorica, 25. novembra 2014. godine

**MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I  
TELEKOMUNIKACIJE**

**PODGORICA**

Na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI, iz okvira nadležnosti ovog  
Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije ovog  
Sekretarijata, u neposrednoj sagradnji sa predstavnicima obrađivača,  
ugrađene u predloženi tekst zakona.



**SEKRETAR**  
*Dražanka Janković*

Vuka Karadžića broj 3 81000 Podgorica  
Tel: (+382) 20 231-535 Fax: (+382) 20 231-592  
e-mail: [sz@sz.gov.me](mailto:sz@sz.gov.me)

Priloga	21.10.2014
Org. broj	501
051-01-2652/3-14	



CRNA GORA  
MINISTARSTVO PRAVDE


Broj: 03 - 17057/14  
Podgorica, 16. oktobar 2014. godine

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

PODGORICA

**PREDMET:** *Mišljenje na tekst Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti*

Ministarstvo pravde razmotrilo je tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti*, koji je dostavljen aktom broj: 051 - 01 - 2652 / 1 - 14 od 15. oktobra 2014. godine i s tim u vezi obavještavamo vas da, u okviru nadležnosti ovog ministarstva, nemamo primjedbi.



MINISTAR,  
Duško Marković



Crna Gora - Vlada Crne Gore  
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO  
I TELEKOMUNIKACIJE  
PODGORICA

Broj	30.10.2014		
Org. broj	Broj	Prilog	Prilog
051-01-2652	6		14

CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Broj: 01-052/14-51411/2  
Podgorica, 30. 10. 2014. godine

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

-Gospodinu prof. dr Vujeti Lazoviću, ministru

**PODGORICA**

Rimski trg br. 46

Veza: Vaš akt broj 051-01-2652/1-14 od 15. oktobra 2014. godine

Poštovani gospodine Lazoviću,

Ministarstvo unutrašnjih poslova, povodom Vašeg dopisa, razmotrilo je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti i sa, aspekta nadležnosti Ministarstva, daje sljedeće sugestije:

Član 13a - poslije riječi Internetu, a prije zagrada, treba dodati: sa drugih rizika bezbjednosti tih sistema.

S poštovanjem,

MINISTAR



dr. Rasko KONJEVIĆ

CRNA GORA  
Bul. Sv. Petra Cetinjskog 22, 81000 Podgorica  
Tel: +382 20 241 590, fax: +382 20 246 779, e-mail: kabinet@mup.gov.me  
[www.mup.gov.me](http://www.mup.gov.me)



Crna Gora

**MINISTARSTVO ODBRANE**

Broj: 807 - *Stoš/14*  
Podgorica 10.11.2014. godine

**MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO  
I TELEKOMUNIKACIJE**

- *gospodin prof. dr Vujica Lazović, ministar* -

**Gospodine Ministre,**

U vezi Vašeg akta broj: 051-01-2652/1-14 od 15.10.2014. godine, "Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti", u Ministarstvu odbrane je izvršena analiza dostavljenog predloga.

Sa dostavljenim prijedlogom smo saglasni i nemamo suštinskih primjedbi

*S poštovanjem*



**MINISTAR**

**Prof. dr Milica Pejanović-Đurišić**

Pril. broj	Broj	Prilog	Prilozak
	10.11.2014		
051	01	2652	14-14



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 01-02-03-11944/1

Podgorica, 06.11.2014. godine

**MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE**  
- n/r ministra, gospodina Vujice Lazovića -

Poštovani gospodine Lazoviću,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti*,  
Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MISLENJE**

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni *Izveštaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa*, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni materijal, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti* uz obavezu da se sredstva potrebna za rad Savjeta za informacionu bezbjednost prilagode sredstvima koja će godišnjim zakonom o budžet biti opredijeljena Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije.

S poštovanjem,



## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
NAZIV PROPISA	ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBJEDNOSTI
<p><b>1. Definisani problemi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>	
<p>Svakodnevne promjene iz ove oblasti, kao i integracioni procesi dovode do potrebe za definisanjem nekih novih oblasti i instituta, pa se samim tim javlja i potreba za zakonodavnim regulisanjem istih.</p> <p>Važeći Zakon o informacionoj bezbjednosti je usvojen 2010. godine, saglasno tada važećem regulatornom okviru Evropske Unije koji je donesen 2002. U međuvremenu je Minsitarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije usvojilo Staregiju o sajber bezbjednosti (2013.godine), kao i izmjena i dopuna Zakona o elektronskim komunikacijama i poštanskoj djelatnosti. Zbog pomenutih dokumenata neophodno je izvršiti izmjene i dopune Zakona o informacionoj bezbjednosti u cilju definisanja najbolje prakse u ovoj oblasti.</p> <p>Informaciona bezbjednost predstavlja temelje za stvaranje i organizaciju informacionog društva. Razvojem informacione bezbjednosti uspostavljaju se preventivne mjere i stvaraju organizacijsko-tehničke pretpostavke za razvoj informacionog društva. Sve ove procese nije moguće uspješno sprovesti bez dobro razvijene informacione bezbjednosti na nacionalnom nivou.</p> <p>Aktuelne promjene u zakonodavstvu EU u posljednjih nekoliko godina usmjerene su uveliko na razvoj sigurnosne politike EU i slijede iskustvo sigurnosnog modela. Stoga će i za sve buduće članice EU prepoznavanje važnosti ovog područja i sistemski pristup sigurnosti na nacionalnom nivou biti jedan od kriterijuma zrelosti zemlje kandidata.</p> <p>U Programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018 se nalazi poglavlje Informatičko društvo i mediji koje čini cjelinu od tri oblasti: elektronske komunikacije, usluge informatičkog društva i audiovizuelna politika. Jedno od ključnih pitanja u okviru oblasti usluga informatičkog društva je zapravo Informaciona bezbjednost.</p> <p>Oblast informacione bezbjednosti je jedno od najdinamičnijih oblasti, gdje se svakodnevno mijenjaju tehnologije, uvođenjem novih servisa i usluga. Ukoliko ne bi došlo do promjene regulatornog okvira, nebi došlo ni do razvoja informacione bezbjednosti u Crnu Goru. Takođe, usaglašavanje sa EU okvirom je i obaveza Države te stoga je potrebno usaglasiti zakonodavstvo sa EU propisima.</p> <p>Kroz savremen, efikasan i jedinstven pravni okvir, doprinosi se povećanju konkurentnosti i kvaliteta svakodnevnog života građana. Status quo opcija bi onemogućila da se ovo realizuje.</p>	
2. Ciljevi	

Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?

Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Ovim zakonom reguliše se cjelokupan način obezbjeđivanja informatičke sigurnosti u Crnoj Gori, kao suštinskog dijela sistema nacionalne sigurnosti, ali i kao temelja izgradnje savremenog informatičkog društva.

Ovim izmjenama, formiraju se nadležna tijela, regulišu njihovi međusobni odnosi, način i smjer funkcionisanja te nadležnosti za njihov nadzor.

Informatička bezbjednost, koja se obezbjeđuje ovim zakonom predstavlja stanje odgovarajuće povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka, koji se postižu primjenom propisanih mjera i standarda informatičke bezbjednosti.

Nabrojani ciljevi su u skladu sa Strategijom razvoja informacionog društva 2012 – 2016, Strategijom sajber bezbjednosti 2013-2017. Takođe Programom rada Vlade Crne Gore, donošenje ovog zakona je predviđeno za treći kvartal ove godine.

### 3. Opcije

Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i deregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).  
Obrazložite preferiranu opciju?

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi, kojim se prati razvoj iz oblasti informacione bezbjednosti i koji su u skladu sa EU okvirom, zakonom se propisuju sljedeće novine:

Formiranje Savjeta za informacionu bezbjednost. Cilj formiranja ovog radnog tijela je obezbjeđivanje funkcionisanja sistema informacione bezbjednosti, praćenje i koordinacija aktivnosti iz oblasti ICT i sajber-bezbjednosti, davanje smjernica za razvoj lokalnih CIRT timova i prepoznavanje pravovremenog odgovora na moguće prijetnje informacionoj infrastrukturi. Takođe, ovaj Savjet predlaže mjere za usklađivanje zakonodavnog i administrativnog okvira u cilju efikasnije zaštite i unapređenja ICT i sajber-bezbjednosti.

Uvodi se pojam kritična informatička infrastruktura koja se odnosi na ICT infrastrukturu od čijeg funkcionisanja zavise sistemi od opšteg društvenog značaja. Ova tema je prilično aktuelna poslednjih godina jer zaštita kritične infrastrukture predstavlja bitan element u procesu evrointegracija. Informaciona infrastruktura je kritična jer su informacioni sastavi, neophodni za funkcionisanje modernog društva, posebno osjetljivi na različite napade. Veliki broj usluga koje se pružaju su kritične za nacionalnu bezbjednost.

Ovim izmjenama, formiraju se nadležna tijela, regulišu njihovi međusobni odnosi, način i smjer funkcionisanja te nadležnosti za njihov nadzor.

Da bi se postigli gore navedeni ciljevi to je jedino moguće dopunom zakonskog okvira iz 2010. godine.

### 4. Analiza uticaja

Na koga će i kako će najvjerovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktna i indirektna.

Koje troškove će primijetiti propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?

Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.



- Nova zakonska rješenja će uticati na nosioce ključnih institucija informacione bezbjednosti, kroz bolju zaštitu, obezbjeđivanje funkcionisanja sistema informacione bezbjednosti.
- Primjene novog zakona ne bi trebalo da prouzrokuje nikakve dodatne troškove za građane, ni za mala i srednja preduzeća.
- Implementacijom novog zakona uređuje se oblast informacione bezbjednosti u Crnoj Gori u skladu sa njenim stvarnim i projektovanim potrebama, kako sa aspekta sopstvene bezbjednosti i razvoja informacionog društva, tako i u skladu sa zahtjevima međunarodnih integracionih procesa, odnosno usklađenosti sa bezbjednosnim politikama NATO-a i EU. Ne postoji administrativno opterećenje, kao ni biznis barijera.

#### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa / u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistaći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/projedlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbijediti sredstva u Budžetu Crne Gore u iznosu od 10.000,00 eura, a odnose se na troškove za rad Savjeta za informacionu bezbjednost čije je formiranje predviđeno ovim Zakonom.

- Naknade za rad Savjeta se utvrđuju u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada od 2012 godine.
- Naknade za članove Savjeta se određuju na vrijeme do šest mjeseci u skladu sa Odlukom.
- Za implementaciju podzakonskih akata pomenutih u Zakonu, sredstva se obezbjeđuju u okviru budžetskih sredstava za tekuću godinu planiranih na budžetskoj poziciji MIDT-a-ostale naknade (4129), uz prethodno pribavljenu potvrdu ministra finansija o raspoloživim finansijskim sredstvima.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Donošenjem propisa koji će proisteci iz Zakona neće dodatno uticati na povećanje već navedenih finansijskih obaveza.
- Metodologija obračuna je u skladu sa Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada od 2012 godine.
- Nijesu postojali problemi prilikom izrade obračuna finansijskih izdataka/prihoda.

#### 6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti (ili) je korišćenje sistema ekspertiza, ako ga ima:

Naznačiti (ili) je grupa zainteresovanih strana konsultovana, u kojoj (azi) RIA proces i kako (arao) ili (ilijano) konsultacije).

Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U procesu izrade Predloga Zakona, tehnike prikupljanja podataka su bile sljedeće:

- Analiza definisanja Zakona o informacionoj bezbjednosti u zemljama u regionu i EU;
- Pozitivna praksa EU i NATO;
- Konsultacije sa domaćim i stranim ekspertima iz oblasti informacione bezbjednosti;

Organizovani su sastanci Radne grupe sa ekspertima iz Estonije, države Evropske unije koja je prevazišla probleme sa kojima se naša administracija trenutno suočava, a takođe su obavljene brojne neformalne konsultacije sa domaćim i stranim ekspertima iz iste oblasti. Glavni rezultati ovih konsultacija, odnosno predlozi i sugestije se odnose na formiranje nadležnih tijela za informacionu bezbjednost, regulisanje njihovih međusobnih odnosa, kao i predvidjeti kreiranje podzakonskog akta kojim će se definisati kritična informatička infrastruktura, operatori, servisi, od čijeg funkcionisanja zavise sistemi od opšteg društvenog značaja. Predlozi i sugestije u ovim oblastima su prihvaćeni i prilagođeni uslovima u kojima posluje crnogorska javna uprava.

#### 7. Monitoring i evaluacija

Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?

Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?

Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- S obzirom da je Predlog Zakona poslat na mišljenje svim ključnim institucijama prepoznatim u njoj, i biće usaglašena sa svim njihovim komentarima, neće postojati prepreke za realizaciju iste.
- Da bi se ispunili ciljevi biće preduzeto niz mjera koje se odnose na donošenje podzakonskih akata.

Datum i mjesto:

17. oktobar 2014. godine, Podgorica

Stariješina organa





CRNA GORA  
AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

CRNA GORA - Črna Gora  
MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO  
I TELEKOMUNIKACIJE  
PODGORICA

Prijemno			
21.10.2014			
Org. [102]	Brj	Prej	Prej
051	-01	-2652/2	-14

Br. 250/14-10-12081/2  
Podgorica, 21.10.2014.

**MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I  
TELEKOMUNIKACIJE**  
- Prof.dr Vujica Lazović, ministar -

Veza: Akt broj 051-01-2652/1-14 od 15.10. 2014. godine

Agencija za nacionalnu bezbjednost daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informatičkoj bezbjednosti, koji proističe iz obaveze usklađivanja pravnog sistema Crne Gore sa potrebnim i zahtjevima u oblasti informacione bezbjednosti, odnosno standardima NATO i EU.

**DIREKTOR**

**Boro Vučinić**

Priloge:	02.10.2014
Org. od:	
Broj:	051-01-2652/14-14



**CRNA GORA**  
**DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA**

Broj: 01-747/14

Podgorica, 17. oktobar 2014. godine

**MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I  
TELEKOMUNIKACIJE**

- prof. dr Vujić Lazoviću, ministru -

**PODGORICA**


**Poštovani,**

U vezi sa Vašim dopisom broj 051-01-2652/1-14 od dana 15.10.2014. godine obavještavamo Vas da na dostavljeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti nemamo primjedbi ni sugestija sa aspekta tajnosti podataka.

**S poštovanjem,**

**DIREKTOR**

**Savo Vučić**



Primijeno: 25.06.2015			
Org. jed.	Broj	Prilog	Priloznost
051	-01-	1854	/2-05



Crna Gora  
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2/74-2

Podgorica, 24. VI 2015.

**MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I  
TELEKOMUNIKACIJE**

Dopisom broj 051-01-1857/1-15 od 22. 06. 2015. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MIDT/IU/PZ/15/01
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za informatičku infrastrukturu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Kenan Duraković, 067/254-103 kenan.durakovic@mid.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ana Rakočević, 067/239-257 ana.rakocevic@mid.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)		
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII, Politike saradnje, član 105 Informatičko društvo		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	10. Informatičko društvo I mediji, 2.2 Zakonodavni okvir, B) Usluge informatičkog društva	
- Rok za donošenje propisa	I kvartal 2015	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti pomjereno je za II kvartal zbog međuresorskog usklađivanja i slanja EK na komentare	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Glava V, Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, Poglavlje 1 član 67/TFEU, Title Five, Area of freedom, security and justice, Chapter 1, Article 67		
<b>Potpuno usklađeno/ Fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
<b>31992D0242</b>		
Odluka Savjeta Evropske unije 92/242/EEZ od 31. marta 1992. u području bezbjednosti informacionih		

sistema / Council decision of 31 March 1992 in the field of security of information systems 92/242/EEC (No L 123/ 19)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

**32009G1229(01)**

Rezolucija Savjeta od 18. decembra 2009. godine o saradnji evropskog pristupa mreži i Informacione bezbjednosti /Council Resolution of 18 December 2009 on a collaborative European approach to Network and Information Security OJ C 321, 29.12.2009

**Potpuno usklađeno/fully harmonized**

**32002G0216**

Rezolucija Savjeta od 28. januara 2002. godine o zajedničkom pristupu i konkretnih akcija u oblasti mreže i informacione bezbednosti/Council Resolution of 28 January 2002 on a common approach and specific actions in the area of network and information security OJ C 043, 16/02/2002

**Potpuno usklađeno/fully harmonized**

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

**52009DC0149**

Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona o zaštiti ključne informacione infrastrukture - "Zaštita Evrope od velikih razmjera sajber - napada i prekida : jačanje pripravnosti, bezbjednost i reagovanje " {SEC (2009) 399 SEC (2009) 400 } COM / 2009/0149 konačna/ Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Critical Information Infrastructure Protection - "Protecting Europe from large scale cyber-attacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience" {SEC(2009) 399} {SEC(2009) 400 COM/2009/0149

**Potpuno usklađeno/fully harmonized**

**52011DC0163**

Saopštenje Komisije Evropskom parlamentu, Savjetu, Evropskom ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona o zaštiti kritične informacione infrastrukture " dostignuća i sledeći koraci ka globalnoj sajber - bezbednosti ' COM / 2011/0163 /Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions on critical information infrastructure protection 'achievements and next steps: towards global cyber-security' COM/2011/0163

**Potpuno usklađeno/fully harmonized**

Digitalna agenda za Evropu 2020 The Digital Agenda for Europe 2020

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

/

**7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu**

/

**8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa**

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.

**9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)**

Navedeni izvori prava nijesu prevedeni na crnogorski jezik.

**10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)**



Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti je preveden na engleski jezik.

**11. Učešće konsultanata u izradi nacrtu/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti**

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti organizovana je TAIEX misija i dobijeno je mišljenje konsultanata iz Estonije.

Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum: 22.06.2015.

Datum:



## TABELA USKLAĐENOSTI

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi</b>		
MIDT/TU/PZ/15/01		MIDT/IU/PZ/15/01		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Odluke Savjeta Evropske unije 92/242/EEZ od 31. marta 1992. u području bezbjednosti informacionih sistema / 31992D0242				
Rezolucije Savjeta Evropske unije 2009/C321/01 od 18/12/2009, kojom se definiše zajednički evropski pristup u oblasti mrežne i informacione bezbjednosti za države članice EU/ 32009G1229(01)				
Rezolucije Savjeta Evropske unije 2002/C 43/02 od 28/01/2002, kojom se definišu specifične aktivnosti u oblasti mrežne i informacione bezbjednosti za države članice EU / 32002G0216				
<b>3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security		
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Odluke Savjeta Evropske unije 92/242/EEZ				
<b>Član1</b> Ovom se Odlukom usvaja djelovanje u	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno.	Navedena odredba Odluke	

<p>području sigurnosti informacionih sistema. Djelovanje se sastoji od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— razvoja opštih strategija koje se odnose na sigurnost informacionih sistema (plan djelovanja) za početno razdoblje od 24 mjeseca, i</li> <li>— osnivanja skupa visokih funkcionera s dugoročnim mandatom, dalje u tekstu „Odbor“, kako bi savjetovali Komisiju o djelovanju koje je potrebno preuzeti u području sigurnosti informacionih sistema.</li> </ul>			<p>prenesena je u čl 1 Zakona o informacionoj bezbjednosti</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Član 2</b></p> <p>1. Komisija se s Odborom sistemski savjetuje o pitanjima koja se odnose na sigurnost informacionih sistema za različite aktivnosti Zajednice, a posebno definisanju strategija i programa rada.</p> <p>2. Plan djelovanja, kako je navedeno u Prilogu, uključuje pripreme radnje prema sledećim temama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. razvoj strateškog okvira za sigurnost informacionih sistema;</li> <li>II. utvrđivanje zahtjeva korisnika i davaoca usluga u pogledu informacionih sistema;</li> <li>III. rješenja za kratkoročne i srednjoročne potrebe korisnika, dobavljača i davaoca usluga;</li> <li>IV. razvoj specifikacija, normizacija, ocjenjivanja i sertifikovanje sigurnosti informacionih sistema;</li> <li>V. tehnološki i operativni trendovi u</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba Odluke prenesena je u čl 5 i 6 Zakona o informacionoj bezbjednosti</p>	

području sigurnosti informacijskih sistema; VI. mjere u području sigurnosti informacijskih sistema				
<p><b>Član 3</b></p> <p>1. Sredstva Zajednice potrebna za sprovođenje ove mjere procijenjena su na 12 miliona ECU za početno razdoblje, uključujući dva miliona ECU za 1992. u finansijskom razdoblju od 1988. do 1992. Za razdoblje sprovođenja programa koje slijedi nakon navedenog razdoblja, iznos se mora uključiti u važeći finansijski okvir Zajednice.</p> <p>2. Budžetsko tijelo određuje budžetska sredstva za svaku budžetsku godinu, uzimajući u obzir načela dobrog upravljanja u smislu člana 2. Finansijske uredbe koja se primjenjuje na opšti budžet Evropskih zajednica.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član 4</b></p> <p>Skup nezavisnih stručnjaka za Komisiju obavlja procjenu napretka ostvarenog u početnom razdoblju. Izvještaj tog skupa, zajedno s eventualnim komentarima Komisije, podnosi se Evropskom parlamentu i Savjetu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član 5</b></p> <p>1. Komisija je odgovorna za sprovođenje plana djelovanja. U tome joj pomaže savjetodavni odbor koji čine predstavnici država članica i kojim predsjedava</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>predstavnik Komisije.</p> <p>2. Plan djelovanja sprovodi se u skladu s ciljevima određenim u članu 2. i ažurira se prema potrebi. Planom djelovanja precizno su određeni ciljevi i vrste mjera koje treba preuzeti kao i za to potrebna finansijska sredstva. Komisija na osnovu plana djelovanja objavljuje poziv za podnošenje predloga.</p> <p>3. Plan djelovanja sprovodi se u uskoj saradnji sa sektorskim subjektima. Plan uzima u obzir, promoviše i dopunjava trenutne evropske i međunarodne aktivnosti standardizacije u ovom području.</p>				
<p><b>Član 6</b></p> <p>1. Postupak utvrđen članom 7. primjenjuje se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— mjere koje se odnose na politiku Zajednice u području sigurnosti informacionih sistema;</li> </ul> <p>2. Postupak utvrđen članom 8. primjenjuje se na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— pripremu i ažuriranje plana djelovanja iz člana 5.,</li> <li>— sadržaj poziva na podnošenje predloga, procjenu predloga i procijenjeni iznos doprinosa Zajednice mjerama, u slučajevima kad taj iznos prelazi ECU 200 000,</li> <li>— saradnju organizacija koje nisu dio Zajednice u bilo kojoj aktivnosti na koju se</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>ova Odluka odnosi,  — dogovore oko distribucije, zaštite i korišćenja rezultata tih mjera,  — mjere koje se preduzimaju radi ocjene plana djelovanja.</p> <p>3. Kada je doprinos Zajednice ovim mjerama manji od ili jednak iznosu od ECU 200 000, Komisija se s Odborom savjetuje o mjerama koje treba preuzeti i obavještava Odbor o rezultatu svoje procjene.</p>				
<p><b>Član 7</b></p> <p>Predstavnik Komisije Odboru podnosi nacrt mjera koje je potrebno preuzeti. Odbor usvaja mišljenje o nacrtu u roku koji određuje predsjedavajući zavisno o hitnosti pitanja, a prema potrebi, putem glasanja.</p> <p>Mišljenje se unosi u zapisnik; osim toga, svaka država članica ima pravo da traži da se njen stav unese u zapisnik.</p> <p>Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir mišljenje Odbora. Komisija obavještava Odbor o načinu na koji je njegovo mišljenje uzela u obzir.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 8</b></p> <p>Predstavnik Komisije Odboru podnosi nacrt mjera koje treba preuzeti. Odbor usvaja mišljenje o nacrtu u roku koji određuje predsjedavajući zavisno o hitnosti pitanja. Mišljenje se usvaja većinom glasova utvrđenim članom 148. stavom 2. Ugovora,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>ako se radi o odlukama koje Savjet mora usvojiti na predlog. Ako Savjet ne preuzme ni jednu mjeru u roku od tri mjeseca dana na koji mu je predlog podnešen, Komisija usvaja predložene mjere osim ako Savjet glasa protiv navedenih mjera običnom većinom.</p>				
<p style="text-align: center;">PRILOG</p> <p>Smjernice za plan djelovanja u području sigurnosti informacionih sistema</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 4</b> Poslije člana 13 dodaje se novi član koji glasi: <b>"Savjet za informacionu bezbjednost</b> <b>Član 13a</b> Radi unaprjeđenja mjera informacione bezbjednosti, kao i praćenja rada i predlaganja aktivnosti CIRT-u na uspostavljanju sistema zaštite od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu, starješina organa državne uprave nadležnog za informaciono društvo obrazuje savjet za informacionu bezbjednost. Savjet iz stava 1 ovog člana, čine predstavnici organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove, organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane, organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa, organa uprave nadležnog za tajne podatke i Agencije za nacionalnu bezbjednost, a po potrebi i predstavnici drugih organa i institucija. Zadaci savjeta za informacionu</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Sadržaj navedene smjernice prenijet je i čl 5, 6, 9, 11 i 12 Zakona o informacionoj bezbjednosti</p>	

	bezbjednost utvrdiće se aktom o njegovom obrazovanju.”			
<b>Rezolucije Savjeta Evropske unije 2009/C 321/01</b>				
Rezolucije Savjeta Evropske unije 2009/C 321/01 kojom se definiše zajednički evropski pristup u oblasti mrežne i informacione bezbjednosti za države članice EU	<p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>Posije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>Kritična informatička infrastruktura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>14a</b></p> <p>Kritična informatička infrastruktura predstavlja informacione sisteme od čijeg funkcionisanja zavise sistemi od opšteg društvenog značaja i čijim bi se prekidom rada ili uništenjem, ugrozile ključne društvene funkcije: zdravlje, mir, bezbjednost, ekonomsko i socijalno blagostanje ili normalno funkcionisanje države. Mjere zaštite kritične informatičke infrastrukture preduzima CIRT. Informacione sisteme iz stava 1 ovog člana kao i njihovu zaštitu propisuje Vlada.</p>	Potpuno usklađeno	Sadržaj predmetne Rezolucije prenijet je i čl 5, 10, i 11 Zakona o informacionoj bezbjednosti	
<b>Rezolucije Savjeta Evropske unije 2002/C 43/02</b>				



<p>Rezolucije Savjeta Evropske unije 2002/C 43/02 od 28/01/2002, kojom se definišu specifične aktivnosti u oblasti mrežne i informacione bezbjednosti za države članice EU</p>	<p style="text-align: center;"><b>Član 3</b></p> <p>U članu 13 stav 1 riječi: "CERT usklađuje postupanje" zamjenjuju se riječima: "CIRT koordinira radom".</p> <p>Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>"Organi i druga pravna i fizička lica iz člana 3 ovog zakona, dužni su da odrede lica zadužena za uspostavljanje sistema zaštite od računarskih i bezbjednosnih incidenata na internetu i drugih rizika bezbjednosti tih sistema, koji će neposredno saradivati sa CIRT-om radi usklađivanja postupanja tih organa i pravnih lica u primjeni mjera informacione bezbjednosti u slučaju iz stava 1 ovog člana."</p> <p style="text-align: center;"><b>Član 5</b></p> <p>Poslije člana 14 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Kritična informatička infrastruktura</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Član 14a</b></p> <p>U cilju zaštite kritične informatičke infrastrukture, organ državne uprave nadležan za informaciono društvo preduzima mjere zaštite te infrastrukture.</p> <p>Kritičnu informatičku infrastrukturu čine informacioni sistemi organa čijim bi se prekidom rada ili uništenjem ugrozili život, zdravlje, bezbjednost građana i funkcionisanje države i od čijeg funkcionisanja zavisi</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Sadržaj predmetne Rezolucije prenijet je i čl 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 Zakona o informacionoj bezbjednosti</p>	
--	--	--------------------------	---	--

	vršenje djelatnosti od javnog interesa. Kritičnu informatičku infrastrukturu i način njene zaštite propisuje Vlada Crne Gore."			
--	---	--	--	--

----- Original message -----

From: Orla.FARRELL@ec.europa.eu

Date:01/09/2015 13:28 (GMT+01:00)

To: Tatjana Bulajic <tatjana.bulajic@mfa.gov.me>

Cc:

Subject: RE: ch.10 - Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security

No, it means the experts just can't really comment at this time as they themselves are waiting on outcome of EP/Council discussions.

Sorry but that's all we can provide just now.

Enjoy the return!

And we hope to send the operational conclusions from meeting 17/12/14 to you before end of today.

Orla.

**From:** Tatjana Bulajic [mailto:tatjana.bulajic@mfa.gov.me]

**Sent:** Friday, January 09, 2015 1:27 PM

**To:** FARRELL Orla (NEAR)

**Subject:** RE: ch.10 - Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security

Dear Orla,

Thanks a lot for nice wishes and swift reply on this matter.

Just to confirm, does this mean that the EC doesn't have comments on this document and agrees with its approval/adoption by the Government?

Thanks!

Bests :)

Tatjana

----- Original message -----

From: [Orla.FARRELL@ec.europa.eu](mailto:Orla.FARRELL@ec.europa.eu)

Date:01/09/2015 11:46 (GMT+01:00)

To: Tatjana Bulajic <[tatjana.bulajic@mfa.gov.me](mailto:tatjana.bulajic@mfa.gov.me)>

Cc:

Subject: ch.10 - Proposal for the Law on Amendments to the Law on Information Security

Dear Tatjana,

A very happy 2015 to you - and hope you enjoyed a nice break!

On this, line DG CNECT advised that as the negotiations between the Council and the EP on the proposed Network and Information Security Directive are being finalised / continue, they do not have any comments at this stage.

Talk soon no doubt ;-)

Orla.